ЖОМГА
19
МАРТ
1943 ел.
№ 62 (6784)
Аерым номеры 20 тиен.

ВАРЛЫК ИЛЛӘРНЕҢ ПРОЛЕТАРИЙЛАРЫ, БЕРЛӘШЕГЕЗ!

КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН

ВКП(б) ның ТАТАРСТАН
ӨЛКӘ ҺӘМ КАЗАН ШӘҺӘР
КОМИТЕТЛАРЫ, ТАССР
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТЫ ҺӘМ
ХЕЗМӘТ ИЯЛӘРЕ ДЕПУТАТЛАРЫНЫҢ КАЗАН
ШӘҺӘР СОВЕТЫ ОРГАНЫ.

ҚАЗАН

ВКП(б) Өлкә Комитеты секретаре иптәш КОЛЫБАНОВКА ТАССР Совнаркомы председателе иптәш ГАФИЯТУЛЛИНГА

Минзәлә районы колхозчылары, 16 нчы мартка, колхозларга чәчүлек орлык өчен 1.850 центнер бөртекле ашлык һәм 1.500 центнер бәрәңге керттеләр. «Яңа юл» колхозы члennарыннан Хәбибә Хикмиева—222 пот, Гәрәй Шәйхетдинов—73 пот, «Чәчкәле» колхозы члены Абдуллина К.—65 пот бөртекле ашлык керттеләр.

Орлык җыю уңышлы рәвештә бара.

ВКП(б) ның Минзәлә райкомы секретаре ХӘКИМҖАНОВ.
Район советы башкарма комитеты председателе МӨХӘМЕТШИН.

МИНЗӘЛӘ

ВКП(б) райкомы секретаре иптәш ХӘКИМҖАНОВКА Район советы башкарма комитеты председателе иптәш МӨХӘМЕТШИНГА

Колхозга чәчү орлыгы өчен 222 пот бөртекле ашлык керткән «Яңа юл» колхозы члены Хәбибә Хикмиева, 73 пот ашлык керткән Гәрәй Шәйхетдинов һәм 65 пот ашлык керткән «Чәчкәле» колхозы члены К. Абдуллиналарның гүзәл башлангычларын ВКП(б) Өлкә Комитеты һәм ТАССР Совнаркомы кайнар рәвештә котлыйлар һәм бик яхшы дип табалар.

Без ышанабыз, барлык колхозчылар да аларның үрнәкләре буенча эш итәрләр, гомуми тырышлык белән һәрбер колхозны язгы чәчү өчен билгеләнгән барлык җиргә кирәк булган күләмдә чәчү орлыгы белән тулысынча тәэмин итәрләр, язгы чәчүне фронттагыча үткәрерләр һәм югары хәрби уңыш яулап алырлар.

ВКП(б) ның Татарстан Өлкә Комитеты секретаре А. КОЛЫБАНОВ.
Татарстан АССР Совнаркомы Председателе С. ГАФИЯТУЛИН.

18 март, 1943 ел.

МИНЗӘЛӘЛЕЛӘРДӘН ҮРНӘК АЛЫГЫЗ!

Сөекле ватаныбызның азатлыгы, намусы һәм бәйсезлеге өчен алып барыла торган изге сугыш барлык совет халкын искиткеч нык туплады, бөек көрәшкә бердәм рәвештә күтәрде, аның патриотизм куәтен чиксез күп үстерде.

—Явыз дошманны тар-мар итү эшенә бөтен көчне мобилизацияләргә!

Бөек полководецыбыз, Верховный Баш Командующий, Советлар Союзы Маршалы иптәш Сталинның бу чакыруына фронт һәм тыл бердәм рәвештә эшлекле җавап бирә.

Совет халкының якты киләчәге өчен гаять авыр көрәш бара. Бу бөек һәм изге көрәштә совет тылының тоткан урыны чиксез зур. Тыл фронт өчен корал коя, фронтны сугыш машиналары һәм припаслары белән, азык продуктлары һәм кием-салым белән тәэмин итә.

—Бөтенесе фронт өчен, бөтенесе дошманны тар-мар итү өчен!

Шушы лозунг астында эшләү хәзер безнең өчен иң беренче мокатдәс бурыч булып әверелде. Бу лозунг миллионнарча совет халкында яңадан-яңа патриотик инициативалар тудыра. Кызыл йолдыз районы колхозчыларыннан Бикташева һәм Такрановларның үз колхозларына бурычка чәчү орлыгы биреп тору хәрәкәтен башлап җибәрүләре — әнә шул бик күп гүзәл инициативаларның берсе.

Яз килеп җитте. Колхоз кырларында тиздән язгы чәчү башланачак. Язгы чәчү тулы әзерлек белән каршы алынырга һәм үрнәк төстә, үз вакытында үткәрелергә тиеш. Бу—югары иген уңышы алуның иң төп нигезләреннән берсе һәм беренчесе. Ә инде хәзерге бөек ватан сугышы чорында югары иген уңышы алу — фронтта иң зур җиңү белән бер тигез булган бөек эш ул. Колхозчылар массасы моны тулысынча аңлый һәм бу тармакта үз өстенә төшкән бурычны намус белән үтәүгә омтыла. Шул сәбәпле Такрановлар башлап җибәргән инициатива республикабызның барлык колхозчылары тарафыннан бик тиз күтәрелеп алынды һәм хәзер инде ул көннән-көн киң җәелеп бара торган көчле хәрәкәт булып әверелде.

Бүген без газетабызда гаять әһәмиятле булган ике документ басабыз. Боларның берсе — ВКП(б) ның Минзәлә райкомы секретаре Хәкимҗанов һәм райбашкарма председателе Мөхәметшин иптәшләрнең телеграммасы һәм икенчесе—ВКП(б) ның Татарстан Өлкә Комитеты секретаре Колыбанов һәм ТАССР Совнаркомы председателе Гафиятуллин иптәшләрнең җавап телеграммасы. Хәкимҗанов һәм Мөхәметшин иптәшләр Минзәлә районы колхозларында колхозчыларның үз запасларыннан чәчү орлыгы бирүләренең гаять уңышлы барганлыгы турында белдерәләр. Анда хәзер 1.850 центнер бөртекле ашлык һәм 1.500 центнер бәрәңге җыелган да инде.

—«Яңа юл» колхозы членнары Хәбибә Хикмиева чәчүлек орлык өчен колхозга 222 пот, Гәрәй Шәйхетдинов — 73 пот, «Чәчкәле» колхозы члены Абдуллина К.—65 пот бөртекле ашлык бирделәр.

Менә алар—чын совет патриотлары!

Ватанга, бөек Ленин—Сталин партиясе эшенә тулысынча бирелгәнлекләрен, явыз дошманны тар-мар итү өчен һичбер нәрсәне кызганмауларын практик эштә күрсәтүче мондый патриотларны ВКП(б) Өлкә Комитеты секретаре Колыбанов һәм ТАССР Совнаркомы председателе Гафиятуллин иптәшләр кайнар рәвештә котлыйлар һәм барлык колхозчыларның да минзәләлеләр үрнәгендә эш итүләренә ышаныч белдерәләр.

Әйе, республикабызның барлык колхозчылары да Минзәлә патриотларыннан үрнәк алырга, әгәр колхозда чәчү орлыгы җитешми икән—колхозчылар үз запасларыннан бурычка биреп, чәчүлек орлык белән колхозны тулысынча тәэмин итәргә тиешләр! Колхозчыларның бүгенге изге бурычларыннан берсе әнә шул. Һәм бу бурыч, һичшиксез, намус белән үтәлер.

Колхозчыларның үз инициативасы белән башланып киткән гүзәл патриотик хәрәкәт көннән-көн киң җәелә. Бу инициатива һәр урында тагын да эшлеклерәк рәвештә күтәреп алынырга, чын-чыннан массовый хәрәкәт булып әверелергә тиеш. Димәк, урыннардагы партия, комсомол, совет оешмаларының бурычлары — халык инициативасына җитәкчелек итү, барлык колхозчыларның да минзәләлеләр белән тигезләнүләренә ирешүдән гыйбарәт булырга тиеш.

Һәрбер колхоз чәчү орлыгы белән бик тиз вакыт эчендә тулысынча тәэмин ителсен!

Язгы чәчүне фронт таләп иткәнчә үткәреп, быел тагын да югарырак уңыш алыйк һәм героик Кызыл Армиябезгә азык продуктларын мул итеп бирик!

Колхозчы иптәшләр! Бу бурычны намус белән үтәүгә ирешү өчен хәзер, беренче чиратта, Минзәлә патриотларыннан үрнәк алыгыз!

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫННАН

17 нче МАРТТАГЫ ИРТӘНГЕ БЕЛДЕРҮ

17 нче мартка каршы төндә безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә сугышлар алып бардылар.

* * *

Көнбатыш фронт гаскәрләре һөҗүмне дәвам иттерделәр. Дошман ашыгыч рәвештә оборона чикләре ясый һәм көчле каршылык күрсәтә. Совет частьлары, немецларның ныгытмаларын җиңеп, халык яши торган күп кенә пунктларны, шул исәптән район үзәге Всходыны һәм тимер юл станциясе Игорьевскаяны алдылар. Трофейлар кулга төшерелде. Шулар арасында берничә паровоз һәм төрле сугыш йөкләре төялгән 70 вагон бар. Икенче бер участокта гитлерчылар ике тапкыр бик каты контратака ясадылар. Н-че часть сугышчылары дошманны алып ташладылар һәм 300 гә якын дошман солдатларын һәм офицерларын юк иттеләр. 8 танк, 10 орудие һәм 22 трактор кулга төшерелде.

* * *

Төньяк Донецның урта агымы районында безнең частьлар бик каты сугышта немецларның 9 танкысын, пехота утырган 18 автомашинасын һәм 4 самоход пушкасын юк иттеләр. Командиры иптәш Сычевой булган подразделение дошман кулындагы бер авылга яшеренеп барып керде. Гитлерчылар бу һөҗүмне көтмәгәннәр иде һәм йортларда торалар иде. Сугышчылар, вак группаларга бүленеп, йортларга бәреп керделәр һәм 200 дән артык немец солдатларын һәм офицерларын юк иттеләр. Авыл халкы, балталар, сәнәкләр һәм казыклар белән коралланып, авылны гитлерчылардан чистартуда совет сугышчыларына булышлык иттеләр.

* * *

Севскидан көнбатыштарак Н-че часть бик каты сугышта немецларның 8 танкысын һәм бер ротадан артык пехотасын юк итте. Икенче бер участокта немецлар атака ясадылар һәм безнең подразделениеләр урнашкан урынга бәреп керделәр. Совет сугышчылары, флангларда удар ясап, гитлерчыларны чолгап алдылар һәм аз гына сугышканнан соң аларны кырып бетерделәр. Трофейлар кулга төшерелде.

* * *

Ильмень күленнән көньяктарак безнең гаскәрләр, дошманның каршылык күрсәтүен җиңеп, халык яши торган ике зур пункт арасындагы шоссе юлына барып чыктылар. Дошманның 86 ДЗОТ ын һәм блиндажын җимерделәр, 2 танкысын, 7 орудиесен, 43 пулеметын юк иттеләр һәм бер батальонга якын гитлерчыларны кырдылар. Икенче бер участокта безнең частьлар сугыша сугыша алга бардылар һәм халык яши торган берничә пунктны алдылар.

* * *

Смоленск өлкәсенең бер районында хәрәкәт итүче партизаннар отряды немецларның бер гарнизонына һөҗүм иткән. Төнлә белән партизаннар яшеренеп авылга якынлашканнар һәм, немец часовойларын үтереп, дошманга атака ясаганнар. Совет патриотлары 36 дан артык дошман солдатын кырганнар. 5 немец плен алынган.

* * *

Немецларның 250 нче пехота полкының 14 нче ротасыннан плен алынган унтер-офицер Карл Баум болай диде: «Рус партизаннары бик кыю хәрәкәт итәләр. Алар безнең тылларга кискен һөҗүмнәр ясыйлар. Соңгы вакытларда тимер юлларда йөрү куркыныч була башлады. Бобруйск районында безнең поезд миналарга килеп бәрелде. 1 паровоз һәм 2 вагон җимерелде. Брянск тирәсендәге бер районда моннан ике атна элек тимер юл һәлакәте булды. Нәтиҗәдә күп солдатлар һәм офицерлар үлде. Минем якташым, 250 нче полкның 11 нче ротасы солдаты, үтерелгәннәр арасында үз ротасының командиры Вальдерборг шәһәреннән килгән обер-лейтенант Яндерс та барлыкны әйтте. Унеча—Брянск тимер юлының бер участогында партизаннар хәрби эшелоннарны юлдан чыгарганнар. Юл буенда бик күп ватык паровозлар һәм вагоннар аунап ята.

* * *

Франция патриотлары Франция эшчеләрен ирексезләп Германиягә озатуны өзәләр. Лионда бер группа кораллы французлар күптән түгел генә Германиягә эшчеләр туплау бюросын туздыганнар һәм барлык документларны һәм исемлекләрне юк иткәннәр. Германиягә җибәрелергә тиеш булган 10 тимер юлчы яшьләр, депога килеп, берничә паровозны сафтан чыгарганнар һәм качып киткәннәр. Аннемас районында Германиягә китәргә приказ алган 425 кешедән җыелу пунктына бары 15 кеше генә килгән. Күп кенә предприятиеләрдә эшчеләр Германия заводларына барудан баш тартканнар һәм ирексезләп Германиягә җибәрүгә каршы протест йөзеннән забастовка игълан иткәннәр.

17 нче МАРТТАГЫ КИЧКЕ БЕЛДЕРҮ

17 нче мартта безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә сугышлар алып бардылар.

* * *

16 нчы мартта безнең авиация частьлары фронтның төрле участокларында немецларның гаскәрләр һәм йөкләр төялгән 100 дән артык автомашинасын юк иттеләр яки зарарладылар, 22 артиллерия һәм миномет батареясының утын бастырдылар һәм бер сугыш припаслары складын шартлаттылар.

* * *

Көнбатыш фронт гаскәрләре, дошман пехотасының һәм танкларының контратакаларын кире кайтарып, һөҗүмне җәелдерделәр һәм халык яши торган берничә дистә пунктны алдылар. Халык яши торган бер зур пункт өчен булган сугышларда Н-че берләшмә частьлары 500 гә якын немец солдатларын һәм офицерларын юк иттеләр. Дошманның 10 орудиесе, 60 пулеметы, төрле сугыш милекләре төялгән 60 автомашинасы кулга төшерелде. Икенче бер участокта безнең частьлар Днепр чигендә гитлерчыларның каршылык күрсәтүен бастырдылар, елга аркылы үттеләр һәм күп кенә терәк пунктларны алдылар.

Чугуев районында безнең гаскәрләр, бик каты сугышлар нәтиҗәсендә, немецларны чигендерделәр һәм уңайлы позицияләр алдылар. Дошман алты тапкыр контратакага күчте, ләкин берсендә дә уңышка ирешә алмады. Безнең артиллериябез уты белән немецларның 19 танкысы зарарланды һәм яндырылды, 90 автомашинасы, 4 орудиесе һәм ике батальонга якын пехотасы юк ителде

* * *

Севскидан көнбатыштарак Н-че кавалерия часте немецларның бик күп пехотасының һәм танкларының атакаларын кире кайтарды. Дошман авыр югалтуларга дучар булды һәм сугыш кырында дистәләрчә җимерелгән һәм яндырылган танкларын һәм автомашиналарын калдырды. Икенче бер участокта безнең разведка отрядлары 200 гә якын гитлерчыны кырдылар һәм трофейлар кулга төшерделәр.

* * *

Ильмень күленнән көньятарак безнең гаскәрләр һөҗүм сугышларын дәвам иттерделәр. Совет подразделениеләре, су чиге аркылы үтеп чыгып, көчле итеп ныгытылган, халык яши торган 10 пунктны алдылар. 600 гә якын немец солдатлары һәм офицерлары юк ителде. Н–че часть сугышчылары немецларның 4 танкысын, 5 орудиесен һәм бер сугыш припаслары складын кулга төшерделәр.

Безнең очучылар һава сугышларында бер көн эчендә немецларның 24 самолетын бәреп төшерделәр.

* * *

Витебск өлкәсенең бер районында хәрәкәт итүче партизаннар отряды дошманның 3 тимер юл эшелонын юлдан чыгарган. Һәлакәт нәтиҗәсендә 2 паровоз, ягулык тутырылган 8 цистерна, сугыш припаслары төялгән 13 вагон һәм 2 хәрби вагон җимерелгән. Тимер юлның бу участогында поездлар йөреше бөтенләй тукталган.

* * *

Немецларның 177 нче пехота полкының 1 нче ротасының плен алынган командиры лейтенант Курт Пендель болай диде: «Үткән елны Гитлер немецлар армиясе алдына Волганы һәм Кавказны алу бурычын куйган иде. Ләкин руслар немецлар командованиесенең планнарын өзделәр. Сталинград янында немец гаскәрләре җиңелгәннән соң Германиянең хәрби машинасы кителде. Чолганып алынган һәм юк ителгән Паулюс армиясе өрәге немец солдатларын һәм офицерларын эзәрли. Хәзер

(Ахыры 2 нче биттә).

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫННАН

17 нче МАРТТАГЫ КИЧКЕ БЕЛДЕРҮ

(Ахыры. Башы 1 нче биттә).

кнде һәркемнең күз алдына атлаган саен чолганып алыну куркынычы килеп баса».

* * *

Кызыл Армиянең ударлары астында чигенгән чакта немецлар авылларны һәм шәһәрләрне җимерәләр һәм яндыралар, халыкның актык азыгын, киемнәрен һәм аеруча кыйммәтле әйберләрен талап алалар, ә кешеләрне ирексезләп Германиягә куып алып китәләр. Смоленск өлкәсенең Потапово авылында гитлерчылар колхозчыларны бөтенләй талаганнар, ә крестьяннарның үзләрен сак астында тылга алып киткәннәр. Шул ук өлкәнең Песочная авылында немецлар бөтен халыкка, Германиягә җибәрелү өчен, мәгълүм бер вакытка җыелу пунктына килергә приказ биргәннәр. Фашистлар пленлыгыннан котылып калу өчен крестьяннар землянкаларга кереп яшеренгәннәр. Гитлерчы ерткычлар, землянкаларның ишекләренә бензин сибеп ут төрткәннәр. 130 кеше, шул исәптән күп кенә хатын-кызлар һәм балалар утта янып үлгән.

18 нче МАРТТАГЫ ИРТӘНГЕ БЕЛДЕРҮ

18 нче мартка каршы төндә безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә сугышлар алып бардылар.

* * *

Көнбатыш фронтта безнең гаскәрләр һөҗүмне дәвам иттерделәр һәм халык яши торган күп кенә пунктларны алдылар. Игорьевская станциясеннән көньяктарак Нче берләшмә частьлары Дроновка авылы өчен булган сугышта 300 гә якын гитлерчыны юк иттеләр. Дошманның 3 орудиесе, 8 минометы, 34 пулеметы һәм 28.000 патроны кулга төшерелде. Янәшә участокта безнең подразделениеләр, каты сугыш нәтиҗәсендә, немецларның көчле итеп ныгытылган бер терәк пунктын алдылар. Бер ротадан артык гитлерчылар кырып ташланды һәм трофейлар кулга төшерелде. Шулар арасында немецларның 4 танкысы һәм бер сугыш припаслары склады бар.

* * *

Белый шәһәреннән көньяктарак безнең гаскәрләр уңышлы һөҗүмне дәвам иттерделәр һәм халык яши торган 32 пунктны алдылар. Бер пунктны алган чакта Н-че часть сугышчылары немецларның 10 орудиесен һәм минометларын, 28 пулеметын, 2 радиостанциясен һәм сугыш припаслары төялгән берничә дистә олавын кулга төшерделәр. Икенче бер участокта дошманның бер батальон пехотасы тар-мар ителде. Безнең подразделениеләрнең ударлары астында немецлар тәртипсез рәвештә чигенделәр һәм сугыш кырында 400 дән артык үтерелгән һәм яраланган солдатларын һәм офицерларын калдырдылар.

* * *

Чугуев районында бик каты сугышлар дәвам итте. Н-че берләшмә частьлары дошманның бик каты атакаларын кире кайтардылар һәм, контратакага күчеп, халык яши торган әһәмиятле бер пункттан немецларны бәреп чыгардылар. 600 гә якын немец солдатлары һәм офицерлары юк ителде. Трофейлар кулга төшерелде һәм пленныйлар алынды. Икенче бер участокта безнең подразделениеләр дошманның безнең оборонабызга эчкәре үтеп кергән 7 танкысын юк иттеләр һәм 100 гә якын немец автоматчикларын кырдылар.

* * *

Севскидан көнбатыштарак немецлар безнең позицияләргә берничә тапкыр штурм ясадылар, ләкин һәрберендә дә зур югалтуларга дучар булдылар һәм артка чигенделәр. Дошманның 11 танкысы һәм кимендә ике рота пехотасы юк ителде.

* * *

Львов өлкәсенең бер районында хәрәкәт итүче отрядның партизаннары февраль аенда немецларның бер хәрби эшелонын юлдан чыгарганнар. Һәлакәт вакытында 100 гә якын дошман солдатлары һәм офицерлары үлгән һәм яраланган. Львов өлкәсенең башка партизан отрядлары дошманның ягулык төялгән 2 эшелонын һәм сугыш припаслары төялгән 3 эшелонын һәлак итүне оештырганнар.

* * *

Немецларның 585 нче пехота полкының штаб ротасыннан плен алынган солдат Феликс Высоцкий болай диде: «Үткән елның декабрендә безнең дивизияне Франциядән Россиягә күчерделәр. Солдатларның рухы төшенке иде. Офицерлар барлык чаралар белән үз подразделениеләренең рухын күтәрергә тырыштылар. Алар, безнең дивизия үткән җирдә беркем дә каршы тора алмас, бернәрсә дә исән калмас, хәтта анда үлән дә үсмәс, диделәр. Мондый карашның нәтиҗәләре бик начар булып чыкты. Ике атна эчендә безнең полк кешеләр составының 60 процентын югалтты. Без, коралларыбызны һәм сугыш милекләрен ташлап, чигендек. Солдатлар һәм офицерлар үзләренең ачуларын халыктан алдылар. Офицерлар йортларны яндырырга һәм кешеләрне алып китәргә приказ бирделәр. Безнең ротада халыкны аеруча мыскыллаучылар ефрейтор Милх, солдатлар Курцман һәм Лютц булды».

* * *

Ростов өлкәсеннән куылган немец-фашист кабахәтләр һәркайда да канлы җинаять эзләре калдырганнар. Зерноград поселогында һәм Мечетинская станицасында немецлар күп колхозчыларның һәм хезмәткәрләрнең семьяларын суеп чыкканнар. Зерноградта гитлерчылар поселок советы председателе С. Бабенконы үтергәннәр. Бандитлар аңа, әгәр дә ул советка каршы белдерүгә кул куйса, үтерми калачакларын әйткәннәр. Совет патриоты бу кабахәт тәкъдимне ачу белән кире каккан. Мечетинскаяда немецлар «Красный партизан» колхозы председателе Иван Мининконы, хезмәткәр Михаил Скрипконы, кассир Федор Борисовны һәм аның улын, колхозчы Антонина Диденконы һәм аның күкрәк баласын, шулай ук станицаның башка кешеләрен атып үтергәннәр.

ПАРТИЯ ТОРМЫШЫ

БЕР АГИТКОЛЛЕКТИВНЫҢ УҢЫШЛЫ ТӘҖРИБӘСЕ

Агитколлективның утырышы бүген аеруча җанлы үтте. Бу утырышта иптәш Сталинның Татарстан колхозчыларына һәм колхозчы хатын-кызларына җибәргән котлау телеграммасы укылды. Гаять зур политик әһәмияте булган бу тарихи документны тирәнтен өйрәнгәннән соң, колхозчылар арасында аны аңлату буенча эшләнәчәк эшләр турында фикер алышулар булды. Агитколлектив җитәкчесе (партоешма секретаре) иптәш Нигъмәтҗанов алдан әзерләнгән план буенча һәрбер агитаторга заданиеләр бирде. Соңыннан аларга карап: —бригадаларда беседалар үткәреп кенә чикләнмәгез, һәрбер эш участогында булыгыз, колхозчыларның өйләренә барыгыз. Бөек даһиның котлау телеграммасын аңламаган бер генә колхозчы да калмасын,—дип тагын бер тапкыр күрсәтү ясады.

Агитаторлар зур күтәренкелек белән үзләренә беркетелгән участокларга таралдылар. Бригадаларда, звеноларда һәм колхозчыларның йортларында беседалар оештырылды. Алда торган практик бурычлар аңлатылды.

Шулай ук, бу колхозда партия, хөкүмәт карарлары, Совет Информбюросы белдерүләре, ватан сугышы эпизодлары һәм якташларыбызның геройлыклары турында системалы рәвештә беседалар үткәрелә. Агитаторлар, агитациянең конкрет, хәрәкәтчән һәм нәтиҗәле булуы өчен көрәшәләр. Үзләренең практик эшләре белән башкаларны тәрбиялиләр. Вәлиева, Гобәйдуллина һәм Җәләев иптәшләр үткәргән беседаларның уңышлы нәтиҗәләре аеруча күзгә бәрелә.

Менә иптәш Җәләев эшләгән 4 нче бригада. Анда хезмәт дисциплинасы яхшы. Барлык колхозчылар да бердәм рәвештә эшкә чыгалар, хәтта 60—65 яшьлек картлар, карчыклар да эштән калмыйлар һәм, алар, узара ярышып эшләп, нормаларын арттырып үтиләр. Мәсәлән, 65 яшьлек Хафизов бабай һәм Хөснетдинова әбиләр киндер сугуда нормаларын 150 процентка җиткереп үтәделәр. Терлекчелек фермасы агитаторы иптәш Җәләев тә стахановча эшләп, башкаларны үзенең үрнәгендә тәрбияли. Җитешсезлекләрне бетерү өчен практик чаралар күрә. Аның үрнәгендә Нигъмәтҗанова һәм Әсәдуллин һ. б. иптәшләр алдынгылар сафына бастылар.

Шулай итеп, «Кызыл Октябрь» колхозында большевистик агитациянең уңышлы нәтиҗәләре көннән-көн арта бара. Бу колхоз язгы чәчүгә тулысы белән әзерләнде инде. Авыл хуҗалыгы машиналарына, сбруйларга яхшы сыйфатлы итеп ремонт ясалды. 735 гектар җирдә кар тотылды, 330 центнер фикал, 180 центнер кош тизәге, 62 центнер көл җыйналды һәм 174 тонна тирес кырга чыгарылды. Язгы чәчүгә әзерлектә Юсупов, Әхмәдиева һәм Галиәхметова иптәшләрнең бригадалары социалистик ярыш йөкләмәләрен үтәүдә алда баралар. Бу бригаданың аерым члennarыннан тимерче Сабиров, сбруйларны ремонтлауда эшләүче Сәйфуллин, агротехника чараларын үткәрүдә Закирова һәм Ситдиков иптәшләр көнлек заданиеләрне 140—170 процентка җиткереп үтиләр.

Колхозчылар танклар колоннасы һәм сугыш самолетлары төзү өчен средстволар туплауда да актив катнаштылар. Танклар колоннасы төзүгә 100 мең сум һәм самолетлар төзүгә 100 мең сумнан артык средство туплап тапшырылды. Кызыл Армиянең 25 еллыгы бәйрәме уңае белән, фронтовикларга бүләк итеп 12 пот ит, 25 килограммнан артык бал, күп кенә яшелчә, бәрәңге һәм башка төр продуктлар озатылды.

Х. ӘУХӘДИЕВ,

ВКП(б)ның Кызыл юл райкомы пропагандисты.

АЛДЫНГЫ АГИТАТОР

Начальнигы иптәш Морозов булган цехның агитаторы Яков Ихневич Убогий үзенә тапшырылган эшне зур осталык белән алып бара. Большевистик дөреслекне массага җиткерүдә аның күп төрле кызыклы алымнары һәм методлары бар. Ул производстводагы һәрбер мәсьәләгә, андагы җитешсезлекләрне бетерүгә җитди игътибар бирә. Аны шул вакытта ук үзенең беседаларына бәйли.

Менә көндез кирәкмәгәнгә янып торган лампочканы күрә. Иң элек ул аны сүндертә. Аннан соң бу эшнең ярамаганлыгын, һәрнәрсәгә экономия ясау — сугыш вакыты законы икәнлеген эшчеләргә аңлата. Бу беседада ул, бушка яндырылган 100 ватт электр энергиясенең завод күләмендә җыйганда бик күп булып җыелуын һәм бу энергияне самолетлар, танклар, снарядлар ясау өчен файдаланырга мөмкин булуын төгәл математик саннарда күрсәтә. Бу кечкенә генә мисалдан тыңлаучылар үзләре өчен зур нәтиҗә чыгаралар.

Икенче бер вакыт идәндә агач кисәкләре аунап ята. Агитаторның үткен күзе моны күреп ала һәм үзенең беседаларында чималны әрәм итәргә ярамаганлыкны аңлата. Бу агач кисәкләреннән файдалы әйберләр ясарга мөмкин булганлыгын практик мисаллар белән күрсәтә.

Көндезге ял вакытының бер генә минуты да бушка үткәрелми. Агитатор Яков Ихневич партия, хөкүмәт карарларын, Совет Информбюросы белдерүләрен яхшылап аңлата, сугыш эпизодларын, якташларыбызның геройлыкларын газеталардан укып күрсәтә. Һәрбер сүзен производствоның эшенә нык бәйли. Эшчеләр аның беседаларыннан соң производство планнарын арттырып үтәү, продукциянең сыйфатын яхшырту буенча яңа йөкләмәләр алалар һәм аны намус белән үтиләр. Бераз вакыттан соң үткәрелгән беседаларда алган йөкләмәләрнең үтәлеше тикшерелә.

Иптәш Убогий агитациянең хәрәкәтчәнлеге һәм аның нәтиҗәлелеге өчен көрәшә.

Иптәш Убогий оста агитатор булуы өстенә, алдынгы производствочы да. Ул цехның үрнәкле стахановчыларыннан берсе. Ул үзенең сүзен практик эше белән раслый. Шулай итеп үзе артыннан дистәләрчә эшчеләрне ияртә. Аларны фронтка, Кызыл Армиябезгә тагын да күбрәк булышлык итүгә туплый.

И. ФӘЙЗУЛЛИН.

КОМСОМОЛ-ЯШЬЛӘР БРИГАДАСЫ

Безнең комсомол-яшьләр бригадасы моннан бер ел элек 32 яшь эшче хатын-кызлардан оештырылды. Бригада төрле милләт кешеләреннән—руслардан, татарлардан, украиналылардан, чувашлардан тора. Коллектив дусларча яши һәм эштә сәләтле. Оештырылуының беренче көннәрендә үк ул үзен яхшы яктан күрсәтте. Беренче айда ук планны арттырып үтәп чыкты.

Беренче Май алды социалистик ярышында безнең бригадага фронт бригадасы исеме бирелде. Бу исем безне күп нәрсәгә мәҗбүр итә. Без аны ничек аклыйбыз соң?

1942 нче ел барышында безнең бригада иптәш Пьянова сменасы белән ярышты. Бу елның бер генә аенда да план үтәлмичә калмады. Гадәттә без айлык планны 130—170 процентка үтәп бардык. Я иптәш Пьянова сменасы безне узып китте, я без аны узып киттек. Ләкин икебез дә һәрвакыт заданиене арттырып үтәп килдек.

Хәзер Галимҗанова һәм Миңнуллина иптәшләр бригадалары белән ярышабыз. Февральдә безнең бригада беренче урынга чыкты. Безнең белән ярышучылар планны 132,8 процентка, ә без 134,5 процентка үтәдек.

Узган ел безнең кайбер кызлар Леля Комбарова һәм Фәйрүзә Гатауллина фронтка киттеләр. Без алар белән язышабыз. Безнең дусларыбыз фронт өчен бер нәрсәне дә кызганмаска, һәръяклап ярдәм итәргә наказ бирәләр.

Мин үзем, Анисимова, Хуҗина, Мингалиева, Мотыгуллина һәм тагын өч кыз донорлар сафында торабыз һәм яраланган сугышчыларның тормышларын саклап калу өчен каныбызны бирәбез. Күптән түгел генә без авиаэскадрильяга акча җыю үткәрдек. Бригаданың барлык членнары бу эштә актив катнаштылар. Барлыгы 4.000 сумга якын акча җыелды.

Мин һәркөнне үземнең бригадамда кычкырып газета уку оештырам. Барлык эшче хатын-кызлар Совет Информбюросының белдерүләре, сугышчан эпизодлар белән бик нык кызыксыналар. Көн аралаш безнең коллективның тормышын киң рәвештә яктырткан сугышчан листок чыгарыла.

Сугышчан листокның тәрбия һәм оештыру ягыннан зур роль уйнаганлыгын әйтеп китәргә кирәк. Характерлы булган бер мисал китерәм: безнең арада иптәш Галиуллина планны үтәмәве, хезмәт дисциплинасын бозуы белән бригаданың эшенә бик нык комачаулык ясый иде. Без аның турында сугышчан листокка яздык. Бер яздык—ярдәм итмәде, икенче тапкыр катырак итеп яздык—әзрәк йогынты ясады. Өченче тапкыр тагын яздык—ансы бигрәк нык тәэсир итте. Хәзер Галиуллина бригаданың иң яхшы стахановчыларыннан берсе, башкаларны тәртипкә чакыра.

Хезмәт дисциплинасын бозучыларга без һич тә тынычлык бирмибез. Декабрь аенда аппаратчы Немцеваның бер гаебе беленде. Бу эшне озакка сузмыйча, бригаданың гомуми җыелышын уздырдык. Коллектив Немцеваның чыгышын бик нык гаепләде һәм аны аппаратчыдан загрузчик итеп күчерергә карар бирде. Гаебен ныклабрак уйласын һәм төзәтсен, дидек без.

Безнең бригада хезмәт һәм производство дисциплинаның, Фронт бригадасы дигән исемнең нинди җаваплылык йөкләгәнен бөтен коллектив аңлый һәм ул исемне намус белән акларга тырыша.

НӘСИМӘ САЛИХОВА,

Н-че заводның комсомол-яшьләр бригадасы бригадиры.

ЯЗГЫ ЧӘЧҮГӘ ӘЗЕРЛЕК БУЕНЧА ФРОНТ АЙЛЫГЫ!

КОЛХОЗЧЫЛАРНЫҢ ПАТРИОТИК ИНИЦИАТИВАЛАРЫНА КИҢ ЮЛ

Минзәлә районының колхозчылары шушы елның 16 нчы мартына кадәр үзләренең запасларыннан колхозларга чәчүлек орлык өчен 1.850 центнер бөртекле ашлык һәм 1.500 центнер бәрәңге бирделәр. „Яңа юл“ колхозы членнарыннан Хәбибә иптәш Хикмиева—222 пот, Гәрәй иптәш Шәйхетдинов — 73 пот, „Чәчкәле“ колхозы члены иптәш Абдуллина К. — 65 пот бөртекле ашлык бирделәр. Алдынгылардан үрнәк алыгыз!

Колхозларның ОРЛЫК ФОНДЫНА

СОВЕТ ПАТРИОТЛАРЫНЫҢ ВЗНОСЫ

8. Октябрь районының «Красная гора» колхозы члены И. СИДОРОВ 8 центнер бөртекле ашлык һәм 3 центнер бәрәңге бирде.

9. Октябрь районының «Красная гора» колхозы члены, фронтовик хатыны О. СМИРНОВА 8 центнер бөртекле ашлык бирде.

10. Октябрь районының «Ярыш» колхозы члены Н. КРАСНОВ 7,5 центнер бөртекле ашлык һәм 1,5 центнер бәрәңге бирде.

11. Беренче Май районының Куйбышев исемендәге колхоз члены М. ФОМИН 6 центнер бөртекле ашлык һәм 3 центнер бәрәңге бирде.

12. Октябрь районының «Ярыш» колхозы члены И. КУДРЯШОВ 6 центнер бөртекле ашлык һәм 1,5 центнер бәрәңге бирде.

13. Октябрь районының «Ярыш» колхозы члены С. ДОЛГАЧЕВ 6 центнер бөртекле ашлык һәм 1,5 центнер бәрәңге бирде.

14. Октябрь районының «Канаш» колхозы янындагы башлангыч комсомол оешмасы секретаре АФАНАСЬЕВА 6 центнер бөртекле ашлык бирде.

„Югары Чишмә“ колхозында

ЗАИНСКИЙ, 18 март. **(Махсус хәбәрчебездән, телефон буенча).** «Югары Чишмә» колхозында язгы чәчүгә ныклы әзерлек бара. Фронт айлыгына кушылгач, эш сизелерлек рәвештә яхшырды. Бригадалар үзара төзелгән договорлар буенча ярышып эшлиләр. Бөртекле культуралар чәчеләчәк мәйданның 85 проценты чәчү орлыклары белән тәэмин ителгән. Орлыклар чәчүгә яраклы кондициягә китерелгән. Мәсәлән, бодайның тишелеше—99 процент, солы һәм борчак—97 процент, ясмык—99 процент. Колхозчылардан бурычка алып тору һәм сатып алу юлы белән җитешмәгән орлыкларны булдыру эше алып барыла.

Чәчү машиналарына, тырмаларга һәм инвентарьга ремонт төгәлләнгән. Шулай ук камыт, постромка баулары, дилбегә кебек сбруйлар да җитәрлек әзерләнгән. Аларның сыйфаты яхшы. Чәчү машинасында, тырмада, сабанда эшләячәк кешеләр билгеләнеп куелган һәм аларга атлар да беркетелгән. Һәрбер колхозчы язгы чәчү вакытында үзенең кайда һәм нинди эштә эшләячәген яхшы белә. Бу чара колхозчыларның эшкә булган җаваплылыгын тагын да арттырган. Чәчү машинасында эшләячәк Ш. Абзалова, З. Абзалова, Г. Гумерова иптәшләр үзләренә беркетелгән атларны тәрбияләү эше белән бик нык кызыксыналар. Аларга өйләреннән җылы су китереп эчертәләр.

Колхозчылар өчен оештырылган агротехника укулары элек атнага бер тапкыр үткәрелгән булса, фронт айлыгы башлангач көн саен үткәрелә башлады. Укуларга иптәш Хадяев җитәкчелек итә. Укулар билгеләнгән программа буенча алып барыла. Колхозчылар үсемлек, туфракның үзенчәлеген, сөрү, тырмалау һәм чәчү техникасын өйрәнәләр.

Агротехника чараларын үткәрүнең зур әһәмияте бар. Басуга кыш көне 1.127 йөк тирес чыгарылган, 107 центнер көл җыелган. Фронт айлыгы башлангач тагын 120 йөк тирес чыгарылган, 30 центнер көл һәм 5 центнер кош тизәге җыелган.

Барлык чәчү мәйданын орлык белән тәэмин итү һәм язгы чәчүне кыска срокта яхшы сыйфатлы итеп үткәрү өчен колхозда бөтен мөмкинлекләр бар.

А. ВӘЛИЕВ.

ЭШ ТЕМПЛАРЫ КӨЧӘЙДЕ

ШӘЙМОРЗА, 18 март. **(Телефон буенча).** Буденный районының «Марс» колхозында язгы кыр эшләренә әзерлек акрын бара иде. Колхозчылар фронт айлыгына кушылып эшли башлауның беренче көннәрендә үк эшнең темпын нык көчәйттеләр. Бирегә чәчү машиналарына, тырмаларга, культиваторларга һәм башка инвентарьга ремонт төгәлләнде. Җитәрлек итеп сбруйлар булдырылды. Язгы чәчүдә эшләячәк атлар аерым тәрбиягә куелды.

Колхозчылар өчен оештырылган агротехника түгәрәкләре яхшы гына эшли. Агротехника чараларын үткәрү дә уңышлы дәвам итә. Колхозның чәчүлек бодай орлыгы җитешеп бетми иде. Колхозчылар үз хуҗалыкларындагы запастан колхозга бурычка орлык биреп тора башладылар. Беренче башлап иптәш Габитов 2 центнер бәрәңге һәм 50 килограмм бөртекле ашлык бирде. Аның үрнәгендә башка колхозчылар да орлык бирә башладылар. Барлыгы 15 центнер бөртекле ашлык һәм 5 тонна бәрәңге җыелды инде.

«Ирек» колхозы членнары Алтынбаев, ферма мөдире Бәдретдинов, бригадир Деников һәм 70 яшьлек Шәймәрданов иптәшләр колхозга үз хуҗалыкларындагы запастан һәркайсы берәр гектарлык орлык бирәләр.

«Кызыл сабанчы» колхозы членнары Буденный исемендәге колхозның 50 гектар җирен чәчеп бирергә йөкләмә алдылар.

ХӘСӘНША БАБАЙДАН ҮРНӘК АЛЫГЫЗ

ЯҢА ЧИШМӘ, 18 март. **(Телефон буенча).** Карл Маркс исемендәге авыл хуҗалыгы артеле районда алдынгы колхозлардан санала. Бу колхоз үткән елгы авыл хуҗалыгы эшләрен һәм барлык төр дәүләт йөкләмәләрен срогыннан алда үтәп чыккан иде. Анда быелгы язгы чәчүгә әзерлек эшләре дә яхшы бара. Колхоз чәчүлек орлык белән тулысынча тәэмин ителгән, һәм ул язгы чәчүне яхшы әзерлек белән каршы ала.

Кыр эшләрен һәм дәүләт йөкләмәләрен срогыннан алда үтәп чыгуда атлар хәлиткеч көч булып торалар. Колхоз членнары моны бик яхшы аңлыйлар. Шуңа күрә дә алар атларны күз алмалары кебек итеп карыйлар.

Колхозда 10 елдан бирле ат караучы булып эшләүче Хәсәнша бабай Дәүләтшин үзенә йөкләтелгән бу мактаулы эшне намус белән башкара. Ул, атларга тупас азыкларны парлап ашата. Колхозчылардан атларны тикшереп ала. Камыт яки ыңгырчак суктырылган ат булса, ул турыда шунда ук правлениегә белдерә. Шулай ук 6 елдан бирле ат караучы булып эшләүче Хәйрулла иптәш Зәлмиев тә Хәсәнша бабайдан калышмый. Алар атларны яхшы тәрбияләү буенча үзара ярышып эшлиләр. Икенче бригаданың ат караучысы иптәш Гафурова һәм беренче бригаданың ат караучысы Хәлимә Мулюкова иптәшләр дә атларны яхшы тәрбиялиләр. Алар да үз эшләрендә Хәсәнша бабайдан үрнәк алалар. Терлек азыкларын саклап ашаталар. Әрәм-шәрәм итүгә юк куймыйлар.

Колхозда атларны язгы чәчүгә әзерләү яхшы куелган. Бу колхозның атлары сокланырлык. Аларның барысы да диярлек югары һәм урта көрлектә.

Ш. ШАКИРОВ.

СВОДКА

ТАТАРСТАН АССР МТС ЛАРЫНДА ТРАКТОРЛАРГА РЕМОТНЫҢ БАРЫШЫ ТУРЫНДА

1943 нче ЕЛНЫҢ 15 нче МАРТЫНА
(ПЛАНГА КАРАТА ПРОЦЕНТЛАРДА)

МТС лар	Үтәлеш	МТС лар	Үтәлеш	МТС лар	Үтәлеш
1. Мөслим	100,0	38. Азин	81,0	75. Арча	62,8
2. Чокалы	100,0	39. Кукмара	80,4	76. Тәкәнеш	62,3
3. Актаныш	100,0	40. Чаллы	80,0	77. Чалпы	62,2
4. Бөгелмә	100,0	41. Калинин	80,0	78. Ромадан	61,1
5. Нөркәй	100,0	42. Бондюг	80,0	79. Алексеевский	60,9
6. Алга	100,0	43. Тәтеш	79,2	80 Минзәлә	60,9
7. Тымытык	100,0	44. Балтач	78,8	81. Биләр	60,3
8. Алабуга	100,0	45. Тельман	78,7	82. Ютазы	60,0
9. Тирсә	100,0	46. Кичү	78,6	83. Кызыл юл	60,0
10. Ишеево	100,0	47. Яңа Чишмә	78,4	84. Мөслим (Чистай)	58,8
11. Чүпрәле	100,0	48. Кузайкино	78,2	85. Майдан	58,6
12. Дөбьяз	100,0	49. Кызыл йолдыз	77,8	86. Макыл	58,5
13. Яниль	100,0	50. Мәлки	76,0	87. Константиновка	57,7
14. Олы Кариле	100,0	51. Аксубай	75,0	88. Иске Чишмә	56,8
15. Юдино	100,0	52. Кызыл Чапчак	75,0	89. Кама тамагы	56,7
16. Юртыш	100,0	53. Буа	74,1	90. Зур Поляна	56,1
17. Зөя	97,6	54. Баулы	74,1	91. Үзәк	55,9
18. Мөрәле	95,8	55. Әтнә	74,0	92. Әлки	55,4
19. Т. Тамак	94,9	56. Куйбышев	73,7	93. Салман	55,3
20. Исәнбай	94,6	57. Теләче	73,5	94. Мамадыш	54,8
21. Саба	94,0	58. Зирекле	73,1	95. Карамалы	54,5
22. Кадряк	91,9	59. Беренче Май	72,5	96. Балык бистәсе	54,0
23. Октябрь	91,4	60. Кәкре елга	72,1	97. Тат. Ялтан	51,5
24. Чистай	90,2	61. Шөгер	71,7	98. Трехозерский	50,9
25. Чүрибураш	89,4	62. Әлмәт	70,8	99. Чиябаш	50,8
26. Сарман	88,7	63. Буденный	70,2	100. Ключи	48,3
27. Дәүләки	87,0	64. Рождественский	68,7	101. Кузнечиха	44,4
28. Б. Матак	86,3	65. Солтан	67,6	102. Биектау	43,7
29. Заинский	86,2	66. Столбище	66,7	103. Иске Писмән	43,3
30. Тархан	85,2	67. Маткавыш	65,5	104. Чишмә	42,4
31. Соколка	84,4	68. Черемуховский	64,8	105. Тат. Ходяш	41,7
32. Норлат	83,3	69. Әхмәмәт	64,7	106. Кошкино	30,4
33. Поповка	82,9	70. Морт	64,7		
34. Димитров	82,9	71. Әлши	64,3		
35. Акташ	82,8	72. Питрәч	63,8		
36. Иске Тимошкино	82,5	73. Казанбаш	63,6		
37. Чыбыклы	82,2	74. Каргалы	63,3		

БАРЛЫГЫ: 73,7

1943 нче елның 10 нчы мартына 71,1

Колхозларның ОРЛЫК ФОНДЫНА

СОВЕТ ПАТРИОТЛАРЫНЫҢ ВЗНОСЫ

15. Беренче Май районының Куйбышев исемендәге авыл хуҗалыгы артеле члены фронтовик улы, 15 яшьлек В. КОЛОТУШКИН 5 центнер бөртекле ашлык һәм бер центнер бәрәңге бирде.

16. Беренче Май районының Куйбышев исемендәге колхоз члены О. ТЮКИНА 5 центнер бөртекле ашлык бирде.

17. Октябрь районының «Ярыш» колхозы члены В. ДЕМЬЯНОВА 4,5 центнер бөртекле ашлык һәм 4 центнер бәрәңге бирде.

18. Октябрь районының «Ярыш» колхозы члены О. ИЛЬИНА 4 центнер бөртекле ашлык һәм 4 центнер бәрәңге бирде.

19. Теләче районының М. Вахитов исемендәге колхоз члены К. ШӘМСЕТДИНОВ 43,5 пот бөртекле ашлык бирде.

20. Теләче районының «Чулпан № 2» колхозының укытучысы ШӘФИКОВА 100 килограмм бодай һәм 130 килограмм бәрәңге бирде.

21. Дөбьяз районының, «Көрәш» колхозы члены З. САДЫЙКОВ 3 центнер бәрәңге һәм 2 центнер бөртекле ашлык бирде.

ЧӘЧҮ ОРЛЫГЫ УРЫНЫНА КАРАРЛАР КӨЛТӘСЕ

Заинский районының «Кызыл Татарстан» колхозы быел 900 гектарда сабан ашлыклары чәчәргә тиеш. Колхозда булган чәчү орлыгы бу мәйданның яртысын гына капларга җитә.

Чәчү орлыкларының җитмәгән өлешен урында табарга мөмкин. Бу турыда соңгы көннәрдә биредә күп сөйлиләр. Авыл советында, колхоз правлениесендә, партия, комсомол оешмаларының утырышларында озын-озын карарлар чыгарыла. Ләкин чәчү орлыгы җыю буенча аерым колхозчылар белән сөйләшү һәм алардан бурычка алып тору кебек практик чаралар күрелми. Колхоз председателе Гыйлаҗов, авыл советы председателе Гаделшин иптәшләр әле һаман да карар чыгару белән үзләрен тынычландырып килиләр.

«Кызыл Татарстан» колхозы районда экономик яктан бай колхозларның берсе. Шулай булгач, бер-бер артлы карарлар чыгарудан арынып, күбрәк практик эш белән шөгыльләнгәндә, колхозчылар арасында аңлату эшләрен дөрес оештырганда колхозны чәчү орлыгы белән тулысынча тәэмин итү өчен бөтен мөмкинлекләр бар.

КВАРТАЛ ПЛАНЫ СРОГЫННАН ЭЛЕК ҮТӘЛДЕ

Кумарадагы «Кызыл бүрекче» артеле членнары, Верховный Баш Командующий иптәш Сталинның приказына җавап итеп, производствода эшләп чыгаруны тагын да арттыру турында йөкләмә алганнар иде. Бу йөкләмәләрне үтәү өчен артельдә социалистик ярыш киң җәелдерелде. Шуның нәтиҗәсе буларак, 1 нче кварталның производство планы 15 нче мартка 104 процент итеп үтәлде. Хәзер артельдә стахановчыларның саны көннән-көн арта бара. Эшләп чыгару нормасын үтәмәгән бер генә кеше дә юк. Нигъмәтҗан Мөхмәтҗанов, Гатаулла Кәримуллин, Г. Гобәйдуллин иптәшләр көнлек нормаларын 190 процентка үтиләр. Кадирова, Зарипов һәм Зиятдинова иптәшләр көненә 2—2,5 норма бирәләр.

Артель членнары Май алды ярышына чыктылар. Алар 1 нче Майга II нче квартал планын кимендә 90 процентка үтәргә дип йөкләмә алдылар.

Г. ГАЛИЕВ.



Азат ителгән Краснодар. Рәсемдә: качып китәргә өлгерә алмый калган гитлерчы бандитларны партизаннар тотып алалар.

ТАСС фотохроникасы.

СОВЕТ ИНФОРМБЮРОСЫННАН

18 нче МАРТТАГЫ КИЧКЕ БЕЛДЕРҮ

18 нче мартта безнең гаскәрләр элекке юнәлешләрдә сугышлар алып бардылар.

Баренц диңгезендә безнең корабльләр дошманның 6.000 тонна авырлыктагы бер транспортын батырдылар.

* * *

17 нче мартта безнең авиация частьлары фронтның төрле участокларында немецларның гаскәрләр һәм йөкләр төялгән кимендә 50 автомашинасын юк иттеләр яки зарарладылар, 10 кыр һәм зенит артиллериясе батареясының утын бастырдылар, 2 сугыш припаслары складын шартлаттылар һәм бер тимер юл эшелонын җимерделәр.

* * *

Көнбатыш фронтта безнең гаскәрләр һөҗүм сугышлары алып бардылар, халык яши торган күп кенә пунктларны һәм шул исәптән район үзәге һәм тимер юл станциясе Издешковоны алдылар. Дошман каты ут каршылыгы күрсәтә һәм аерым участокларда контратакаларга күчә. Игорьевскаядан көньяктарак немецларның бер пехота дивизиясе, 15—20 танк, берничә артиллерия һәм миномет батареясы ярдәме белән, совет гаскәрләренең һөҗүм итеп баруларын тоткарларга маташып карады. Бик каты сугышлар нәтиҗәсендә безнең частьлар гитлерчыларның каршылык күрсәтүен бастырдылар. Дошман бик күп кешеләрен һәм техникасын югалтты.

* * *

Белый шәһәреннән көньяктарак безнең гаскәрләр һөҗүмне җәелдерделәр һәм халык яши торган берничә пунктны алдылар. Совет танкистлары һәм мотопехотасы, дошманның бер терәк пунктын әйләнеп үтеп, аз гына сугышканнан соң, корал ташлаудан баш тарткан немец гарнизонын юк иттеләр. Трофейлар кулга төшерелде. Шулар арасында 2 танк, танкка каршы ата торган 6 орудие, 9 миномет һәм бер сугыш припаслары складу бар. Икенче бер участокта дошман тылында хәрәкәт итүче безнең разведчиклар гитлерчыларның бер автоколоннасын тар-мар иттеләр. Немецларның сугыш припаслары төялгән 20 дән артык автомашинасы һәм 2 самоход орудиесе юк ителде.

* * *

Чугуев районында безнең гаскәрләр дошман танкларына һәм мотопехотасына каршы бик каты сугышлар алып бардылар. Немецлар, югалтулар белән хисаплашмастан, югалган позицияләрен яңадан кайтарып алырга маташып, безнең частьларга өзлексез контратакалар ясап торалар. Гитлерчыларның барлык атакалары алар өчен авыр югалтулар белән кире кайтарылды. Икенче бер участокта безнең подразделениеләр немецларның 6 танкысын сафтан чыгардылар һәм бер рота дошман автоматчикларын кырып ташладылар.

* * *

Житомир өлкәсендә хәрәкәт итүче Советлар Украинасының 25 еллыгы исемендәге партизаннар отряды март башында немецларның бер җәза отрядына һөҗүм иткән. Гитлерчылар, сугыш кырында 60 ка якын үле гәүдәләрен калдырып, чигенгәннәр. Житомир партизаннарының икенче бер отряды дошманның тимер юл эшелоны якынлашып килгән чакта бер тимер юл күперен шартлаткан. Шартлау нәтиҗәсендә паровоз һәм сугыш припаслары төялгән 8 вагон һәлак булган.

* * *

Баренц диңгезендә капитан иптәш Хирхасов командалыгындагы совет пароходына дошманның 4 бомбардировщигы һөҗүм иткән иде. Самолетлар, түбәннән генә очып, 12 бомба ташладылар һәм пароходка пулеметлардан аттылар. Оста маневр ясау аркасында бу бомбаларның берсе дә пароходка төшмәде. Пароход командасы дошманның атакаларын батырлык белән кире кайтарды һәм немецларның бер самолетын атып төшерде. Дошманның икенче бер самолеты зарарланды. Пароход совет портына исән-сау килеп җитте һәм кыйммәтле йөкне билгеләнгән урынга китереп җиткерде.

◆

Кызылармеец семьяларына ярдәм фонды

Биектау районы колхозлары районда кызылармеецлар һәм командирларның семьяларына ярдәм итү өчен махсус фонд оештырдылар. Колхоз членнарының гомуми җыелышы карары нигезендә «Искра» колхозы бу фондка 19 пот ашлык, 15 центнер бәрәңге, 15 килограмм ит, «Дружба» колхозы 20 килограмм йон һәм 15 килограмм ит бирделәр.

* * *

3 нче номерлы фанера заводының профсоюз оешмасы 1942 нче елда 127 фронтовик семьясына 240 кубометр утын китереп бирде. 170 семьяга 1.800 килограмм бәрәңге, кәбестә һәм 615 килограмм башка төрле яшелчәләр, 384 метр мануфактура бирде. 66 семья завод ашханәсенә беркетелде. 10.000 сумга якын акчалата ярдәм күрсәтелде.

Кызылармеец семьяларына ярдәм күрсәтү эше быел да уңышлы рәвештә дәвам итә. Завод ашханәсенә йөрүче фронтовик семьяларының саны быел 275 кешегә җитте. Бик күп кенә семьялар аяк киемнәре һәм башка промтоварлар белән тәэмин ителделәр. 174 семьяга 600 метр мануфактура бирелде.

И. ФӘЙЗУЛЛИН.

Франция милли комитетының һәм генерал Жироның чыгышларына карата Хэллның белдерүе

ВАШИНГТОН, 15 март. (ТАСС). Генерал Жиро, күптән түгел чыгыш ясап, Францияне азат итү өчен дошманга каршы көрәшкә әзер торганлыгын белдергән иде. Шул уңай белән АКШ ның дәүләт секретаре Хэлл бүген матбугат конференциясендә түбәндәгеләрне белдерде: «Генерал Жиро хәзерге вакытта Америка хөкүмәтенең өметләрен аклады. Америка хөкүмәте Төньяк Африкада Сугышучы Франция гаскәрләренең баш командующие итеп генерал Жироны сайлау барлык француз группаларын аның хәрби җитәкчелегендә берләштерергә мөмкинлек тудырыр, дип көткән иде. Бу хәл бөтен дөньяда азатлыкны яңадан урнаштыру эшендә җиңүче Франциягә үзенә тиешле урынны тәэмин итәргә тиеш».

Аннары Хэлл болай диде: «Жиро шундый хәлгә ирешә ки, ул үзе тарафыннан идарә ителә торган территориядә булган кешеләргә каршы эшләнгән хокуксызлыкны үзенең хәрби тырышлыкларына әйтерлек зарар китермичә бетәрә алыр».

Иң ахырдан Хэлл: «Жиро Франциянең традицион республика тәртипләренә каршы килә торган законнарны һәм декретларны юкка чыгарды», дип белдерде.

ЧЕРЧИЛЛЬНЕҢ БЕЛДЕРҮЕ

ЛОНДОН, 17 март. (ТАСС). Рейтер агентлыгының хәбәр итүенә караганда, бүген Черчилль парламентта, Англия хөкүмәте генерал Жироның речен кайнар рәвештә котлый, дип белдергән. Генерал Жиро Виши «хөкүмәтенең» Германия белән ясаган вакытлы килешүеннән баш тартканлыгын һәм Франциядә 1940 нчы елның 22 июненнән соң чыгарылган законнарны юкка чыгарганлыгын белдергән иде. Англия хөкүмәте аның бу сүзләрен аеруча котлап каршылый.

Аннары Черчилль болай дигән: «Генерал Жироның реченнән һәм Франция милли комитетының меморандумыннан күренгәнчә, французларның бу ике группасын бер-берсеннән аера торган принципиаль мәсьәләләр беткән булырга кирәк. Мин бу белдерүне ясарга теләгәнлегем турында һәм АКШ хөкүмәтенең моның белән тулысынча риза икәнлегенә нигезләрем булганлыгы турында Кушма Штатлар хөкүмәтенә хәбәр иттем».

Аннары Черчилль түбәндәгеләрне күрсәтте: «Англия хөкүмәте шулай ук Жироның, муниципиаль җыелышлар һәм муниципиаль советлар яңадан үзләренең традицион рольләрен уйнаячаклар, аларның членнары халык тарафыннан сайланып куелачаклар, дигән сүзләрен, шулай ук мөселман халкы белән Европа халыкларына карата булган режимнар арасындагы аерымлыкларны бетерергә карар бирүен котлый».

Реченең ахырында ул болай дигән: «Францияне азат итү интереслары өчен барлык французлар берләшергә, барыннан да элек нацистларның властьлары кулында булмаган территорияләрдәге барлык французлар, бер генә көн дә кичегеп тормыйча, гомуми дошманга каршы лойяль рәвештә хәрәкәт итәргә тиешләр».

ЮГАРЫ САВОЙЯДА КАМАЛУ ХАЛӘТЕ

ЖЕНЕВА, 17 март. (ТАСС). Франциядән алынган хәбәрләргә караганда, Югары Савойядагы тауларда баш күтәрүчеләрнең хәрәкәтләре уңае белән, Виши властьлары анда камалу халәте игълан иткәннәр.

ЛОНДОН, 17 март. (ТАСС). «Дейли мейл» газетасының хәбәр итүенчә, Югары Савойя тауларында Тонон шәһәре янында хәрәкәт итүче француз партизаннары немецларның 3 самолетын атып төшергәннәр. Немецлар бу самолетларны партизаннарның позицияләрен бомбага тоту өчен җибәргән булганнар. Партизан отрядларының башында Франция офицерлары торалар. Аларга Франциянең Альпы укчыларының элекке командиры генерал Картье җитәкчелек итә.

ЛОНДОН, 17 март. (ТАСС). «Ивнинг стандард» газетасының хәбәр итүенә караганда, Югары Савойяга Виши властьларының яңадан-яңа полиция отрядлары килеп тора. Партизаннар хәрәкәт итә торган таулык районнар полиция частьлары тарафыннан чолганып алынганнар. Шуна да карамастан, Франциянең күп кенә патриотлары тауларга китүдә дәвам итәләр.

Англия матбугаты Югары Савойядагы хәл турында киң рәвештә аңлатмалар бирә. «Таймс» газетасы болай дип яза: «Франциядәге хәл торган саен кискенләшә бара. Оккупантларга каршы Франция халкының каршылык күрсәтүе, нәкъ менә немецлар Франциядәге гаскәрләрнең санын киметергә мәҗбүр булган бер чорда көчәя».

«Дейли телеграф энд Морнинг пост» газетасының хәбәр итүенчә, Франциядә яшертен эшләп килә торган бик күп оешмалар бар. Аларның членнары гомуми баш күтәрү сәгате килеп җиткәнгә кадәр яшеренеп торалар. Бу сәгатьнең тизрәк килеп җитүе союзникларга бәйләнеп кала. Чөнки эчке сугыш ничек ныграк кызып китсә, читтән басып керү өчен мөмкинлекләр шул кадәр зур булачак.

ЧИТ ИЛ ХРОНИКАСЫ

—Франциядән алынган хәбәрләргә караганда, хәзерге вакытта немецлар Франциядә барлык сөтнең 80 процентына, аракының 70 процентына һәм башка киң азык продуктларының 60—70 процентына реквизиция ясыйлар. Немецлар барлык ит һәм балык консерваларын үзләренә алалар.

—Мисырга Төркиянең хәрби миссиясе килгән. Миссия Каһирә шәһәреннән Александрия шәһәренә киткән. Ул Эль-Аламейнга, Бенгазига, Тобрукка һәм башка пунктларга барачак.

Союзникларның авиациясе һәм флотның хәрәкәтләре

ЛОНДОН, 17 март. (ТАСС). Рәсми хәбәргә караганда, кичә Англия бомбардировщиклары Ганновердан 60 миль көньяк-көнбатыштагы Падерборн шәһәрендә булган тимер юл мастерскойларына һөҗүм ясаганнар.

Шул ук көнне иртә белән Англиянең яр буйларын саклый торган җиңел корабльләре Төньяк диңгездә дошманның 2 зур йөк пароходын батырганнар.

◆

БЕЛДЕРҮ

—ВКП(б) шәһәр комитетының Партия мәгарифе йортында бүген 19 сәгатьтә «Агымдагы момент һәм халыкара хәл турында» групповой консультация үткәрелә. Консультант—иптәш Р. Л. Бобров.

—20 нче март, иртәнге 9 сәгатьтә шунда ук ВКП(б) райкомнары пропагандистларының һәм парткабинет мөдирләренең семинары үткәрелә.

Җаваплы редактор И. ҮЗБЕКОВ.

Театрларда һәм киноларда

Г. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. 21 нче мартта—**«Мәрьям»**.

Зур драма театры. Бүген—**«Күренми торган ханым»**.

Яшь тамашачылар театры. Бүген һәм 20 нче мартта — **«Москвичка»**.

Дәүләт циркы. Бүген **зур цирк тамашасы**. Кич 8 сәгатьтә башлана.

Татарстан Дәүләт филармониясе. Бүген Г. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында ТАССР ның халык артисткасы **Асия Измайлова концерты**. Кич 8 сәгать 30 минутта башлана.

«Электро» — көндез — **«Кино-концерт»**, кич—**«Җиңелмәслекләр»**. «Унион»—көндез—**«Богдан Хмельницкий»**, кич—**«Иран»**. «Пионер»—көндез — **«Вулкандагы вакыйга»**, кич **«Минем мәхәббәтем»**. «Чаткы»—**«Дубровский»**.

Редакциянең телефон номерлары: җаваплы редактор, редактор урынбасары— АТС 76—29, секретариат һәм авыл хуҗалыгы бүлеге 79—29, промышленность, транспорт, партия тормышы һәм хатлар бүлекләре—73—27, типография 36—60.

ПФ 12.03 «КРАСНАЯ ТАТАРИЯ» һәм «КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН» издательствосының АЛЕКСАНДРОВ ИСЕМЕНДӘГЕ ТИПОГРАФИЯСЕ № Заказ 5 0